

RADIO - DIFUZNI CENTAR D.O.O., PODGORICA

**Finansijski izvještaji
31. decembar 2009. godine i
Izvještaj nezavisnog revizora**

RADIO - DIFUZNI CENTAR D.O.O., PODGORICA

S A D R Ź A J

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	1–2
Finansijski izvještaji:	
Bilans uspjeha	3
Bilans stanja	4
Izveštaj o promjenama na kapitalu	5
Izveštaj o gotovinskim tokovima	6
Napomene uz finansijske izvještaje	7–27

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora i vlasnicima Radio - difuznog centra d.o.o., Podgorica

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja (strana 3 do 27) Radio - difuzni centar d.o.o., Podgorica (u daljem tekstu „Društvo“) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2009. godine i odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja nastale usljed kriminalne radnje ili greške, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Osim kao što je navedeno u „Osnovama za kvalifikovano mišljenje“, reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola Društva. Revizija takođe uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Osnove za kvalifikovano mišljenje

Kao što je objelodanjeno u napomeni 4 uz finansijske izvještaje, Društvo je u toku godine izvršilo korekciju greške za efekat rashoda iz ranijih perioda u iznosu EUR 36,239 na teret početnog stanja neraspoređene dobiti na dan 1. januara 2009. godine, odnosno korekciju greške za efekat rashoda i prihoda iz ranijih perioda u iznosu EUR 366,100 u korist početnog stanja nepokrivenog gubitka na dan 1. januara 2008. godine. Navedeni računovodstveni tretman nije u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom („MRS“) 8 – „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“, koji zahtjeva da se promjena računovodstvene politike i korekcija greške primjeni retrospektivno za najraniji prezentovani prethodni period, kao da je nova računovodstvena politika bila primjenjivana oduvijek, pri čemu se uporedne informacije preračunavaju, odnosno da se korekcija greške izvrši u periodu u kome je i nastala.

(nastavlja se)

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora i vlasnicima Radio - difuznog centra d.o.o., Podgorica (nastavak)

Osnove za kvalifikovano mišljenje (nastavak)

Kao što je objelodanjeno u napomeni 12 uz finansijske izvještaje, nekretnine i oprema iskazani u bilansu stanja na dan 31. decembra 2009. godine u iznosu EUR 15,905,543 uključuju građevinske objekte neto sadašnje vrijednosti EUR 6,288,598. Nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u vlasništvo nad građevinskim objektima, čija neto sadašnja vrijednost na dan 31. decembra 2009. godine iznosi EUR 681,818 obzirom da Društvo ne posjeduje potpunu dokumentaciju o vlasništvu. Ministarstvo za ekonomski razvoj Vlade Crne Gore je, u skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore, preuzelo obavezu sprovođenja odgovarajuće procedure uknjižbe zemljišta i objekata kojima gazduje Društvo. Na osnovu informacija dobijenih od rukovodstva Društva, proces kompletiranja dokumentacije nije završen do datuma izdavanja izvještaja nezavisnog revizora.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 14 uz finansijske izvještaje, potraživanja iz poslovnih odnosa iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembra 2009. godine u iznosu EUR 2,400,116 uključuju potraživanja u iznosu EUR 725,659 za koje proces nezavisnog usaglašavanja sa trećim licima nije završen do datuma izdavanja izvještaja nezavisnog revizora odnosno, za koje rukovodstvo Društva nije bilo u mogućnosti da izvrši usaglašavanje na osnovu sprovedene nezavisne potvrde salda. Pored toga, kao što je prikazano u napomeni 23 uz finansijske izvještaje, kratkoročne obaveze iz poslovanja u iznosu EUR 1,490,154 ne uključuju obaveze za električnu energiju u iznosu EUR 112,791 za koje proces nezavisnog usaglašavanja nije završen do datuma izdavanja izvještaja nezavisnog revizora. Nismo u mogućnosti da procijenimo potencijalne efekte na finansijske izvještaje Društva sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine koji mogu nastati kao rezultat procesa usaglašavanja.

Kao što je navedeno u napomeni 14 uz finansijske izvještaje, Društvo je sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine iskazalo potraživanja iz poslovnih odnosa u iznosu od EUR 2,400,116, koja sadrže potraživanja koja nisu naplaćena duže od jedne godine u iznosu EUR 311,484 odnosno potraživanja u iznosu EUR 320,387 za koje je Društvo pokrenulo sudske sporove. Za ova potraživanja Društvo nije izvršilo odgovarajuće obezvrjeđenje vrijednosti, odnosno svođenje knjigovodstvene vrijednosti na njihovu naknadivu, odnosno fer vrijednost, kao što se to zahtijeva prema MRS 39 – „Finansijski instrumenti – priznavanje i vrednovanje“. Na osnovu raspoloživih informacija, nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u adekvatnost svođenja knjigovodstvene vrijednosti potraživanja na njihovu naknadivu i naplativu vrijednost.

Kvalifikovano mišljenje

Po našem mišljenju, izuzev za efekte koje na finansijske izvještaje mogu imati pitanja navedena u prethodnim pasusima, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2009. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima važećim u Crnoj Gori.

Deloitte d.o.o., Podgorica
Podgorica, 30. april 2010. godine

Danijela Dimovski, Ovlašćeni revizor
(Licenca broj 030 izdata 7. avgusta 2006. godine)

BILANS USPJEHA

Za godinu koja se završava 31. decembra 2009. godine

(Iznosi u EUR)

<i>Red. broj propisanog obrasca</i>	Kategorija / Pozicija	Napomene	Tekuća 2009. godina	Prethodna 2008. godina
	Poslovni prihodi		<u>4,916,050</u>	<u>4,586,754</u>
1	Prihodi od prodaje usluga	5	4,304,219	4,095,160
2	Ostali poslovni prihodi	6	611,831	491,594
	Poslovni rashodi		<u>(4,909,528)</u>	<u>(4,491,518)</u>
5	Utrošeni materijal, gorivo i energija	7	(947,341)	(1,028,633)
6	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	8	(2,088,011)	(1,967,919)
7	Amortizacija	12	(1,095,255)	(931,459)
9	Ostali poslovni rashodi	9	(778,921)	(563,507)
	Dobit iz poslovnih aktivnosti		<u>6,522</u>	<u>95,236</u>
10	Finansijski prihodi, neto	10	23,677	5,797
	Dobit prije oporezivanja		<u>30,199</u>	<u>101,033</u>
12	Porez na dobit	11	(9,430)	477
	Neto dobit		<u><u>20,769</u></u>	<u><u>101,510</u></u>

Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Ovi finansijski izvještaji su usvojeni 23. februara 2010. godine od strane Odbora direktora Radio - difuznog centra d.o.o., Podgorica.

Potpisano u ime Radio - difuznog centra d.o.o., Podgorica:

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih izvještaja

Izvršni direktor

(Vladimir Dragović)

(Željko Nikolić)

BILANS STANJA
Na dan 31. decembra 2009. godine
(Iznosi u EUR)

<i>Red. broj propisanog obrasca</i>	Kategorija / Pozicija	Napomene	31. decembra 2009.	31. decembra 2008.
	AKTIVA			
	Stalna imovina		<u>15,953,163</u>	<u>15,770,499</u>
2	Nematerijalna ulaganja	12	47,620	41,637
3	Nekretnine i oprema	12	15,905,543	15,728,862
	Obrtna imovina		<u>3,484,558</u>	<u>4,091,787</u>
8	Zalihe	13	208,719	160,244
9	Potraživanja iz poslovnih odnosa	14	2,400,116	1,564,995
10	Kratkoročni finansijski plasmani	15	-	1,200,000
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	16	467,718	209,359
13	Obračunati prihodi	17	408,005	635,370
12	Akontacioni porez na dodatu vrijednost	18	-	321,819
	Ukupna aktiva		<u><u>19,437,721</u></u>	<u><u>19,862,286</u></u>
	PASIVA			
	Kapital i rezerve		<u>14,838,017</u>	<u>14,853,487</u>
15	Upisani kapital - udjeli	19	5,943,937	5,943,937
17	Revalorizacione rezerve		8,831,736	8,832,877
19	Neraspoređena dobit		62,344	76,673
	Dugoročne obaveze		<u>2,911,694</u>	<u>3,226,051</u>
21	Dugoročne obaveze	20	-	38,326
22	Odloženi porez	11	51,451	42,021
23	Rezervisanja	21	44,261	40,656
25	Odloženi prihodi	22	2,815,982	3,105,048
	Kratkoročne obaveze		<u>1,688,010</u>	<u>1,782,748</u>
26	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	23	1,490,154	1,111,486
28	Tekući dio dugoročnih obaveza	20	153,304	659,225
29	Obaveze za poreze	24	36,793	12,037
32	Obračunate obaveze		7,759	-
	Ukupna pasiva		<u><u>19,437,721</u></u>	<u><u>19,862,286</u></u>

Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Za godinu koja se završava 31. decembra 2009. godine

(Iznosi u EUR)

<u>Sadržaj / opis</u>	<u>Upisani kapital - Udjeli</u>	<u>Revalorizacije rezerve</u>	<u>Neraspoređena dobit / (Nepokriveni gubitak)</u>	<u>Ukupno</u>
Stanje 1. januara 2008. godine	5,943,937	8,847,193	(405,253)	14,385,877
Korekcija početnog stanja (napomena 4)	-	-	366,100	366,100
Prenos po osnovu rashodovanja opreme	-	(14,316)	14,316	-
Dobit tekuće godine	-	-	101,510	101,510
Stanje 31. decembra 2008. godine	<u>5,943,937</u>	<u>8,832,877</u>	<u>76,673</u>	<u>14,853,487</u>
Stanje 1. januara 2009. godine	5,943,937	8,832,877	76,673	14,853,487
Korekcija početnog stanja (napomena 4)	-	-	(36,239)	(36,239)
Prenos po osnovu rashodovanja opreme	-	(1,141)	1,141	-
Dobit tekuće godine	-	-	20,769	20,769
Stanje 31. decembra 2009. godine	<u>5,943,937</u>	<u>8,831,736</u>	<u>62,344</u>	<u>14,838,017</u>

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
Za godinu koja se završava 31. decembra 2009. godine
(Iznosi u EUR)

<u>Kategorija/Pozicija</u>	<u>Tekuća 2009. godina</u>	<u>Prethodna 2008. godina</u>
Poslovne aktivnosti		
Gotovinska primanja od poslovnih aktivnosti	3,729,210	3,468,351
Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima i zaposlenima	(3,467,630)	(3,339,923)
Prilivi od državnih donacija	-	3,000,000
<i>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	<u>261,580</u>	<u>3,128,428</u>
Odliv po osnovu plaćene kamate	(1,227)	(1,731)
<i>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	<u>260,353</u>	<u>3,126,697</u>
Aktivnosti investiranja		
Prilivi od primljene kamate	51,386	66,053
Odlivi po osnovu kupovine u nekretnine i opremu	(1,241,360)	(1,941,725)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	<u>(1,189,974)</u>	<u>(1,875,672)</u>
Aktivnosti finansiranja		
Prilivi po osnovu povraćaja oročenih depozita	1,200,000	-
Odlivi po osnovu plasiranja sredstava u oročene depozite	-	(1,200,000)
Odlivi po osnovu troškova transakcija	(12,020)	(19,011)
<i>Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	<u>1,187,980</u>	<u>(1,219,011)</u>
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	258,359	32,014
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine	<u>209,359</u>	<u>177,345</u>
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine	<u><u>467,718</u></u>	<u><u>209,359</u></u>

Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

1. DJELATNOST

Javno preduzeće za prenos i emitovanje radio difuznih signala d.o.o., Podgorica (u daljem tekstu „Društvo“) je osnovano u skladu sa Odlukom Odbora direktora Telekom Crne Gore A.D., Podgorica 21. novembra 2003. godine kao Društvo za prenos i emitovanje podataka radio difuznih signala „Radio difuzni centar“ d.o.o., Podgorica. Osnovni kapital Društva činio je osnivački ulog Telekom Crne Gore A.D., Podgorica u nekretninama i opremi ukupne vrijednosti EUR 5,943,937.

Društvo je upisano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 3. decembra 2003. godine pod registarskim brojem 5-0196430/001 u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 6/02).

U skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekom Crne Gore A.D., Podgorica i Vlade Crne Gore, Društvo u potpunosti prelazi u državno vlasništvo.

Promjena podataka koja se odnosi na novu vlasničku strukturu kao i promjena naziva Društva u Javno preduzeće za prenos i emitovanje radio difuznih signala d.o.o., Podgorica izvršena je 27. decembra 2004. godine i registrovana u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0196430/003. Sva prava novog vlasnika - Vlade Crne Gore vrši Agencija za radio difuziju u skladu sa Zakonom o radio difuziji.

U skladu sa Odlukom Vlade Crne Gore o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, Društvo ponovo mijenja naziv u Radio - difuzni centar d.o.o., Podgorica 20. marta 2009. godine („Sl. list CG“, br. 21/09). Navedena promjena podataka je registrovana u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 30. novembra 2009. godine pod registarskim brojem 5-0196430/010.

Osnovnu djelatnost Društva predstavlja prenos govora, podataka, slika i drugih informacija, emitovanjem relejima putem zemaljskih radio mreža, održavanje mreža i ostale djelatnosti predviđene Statutom Društva.

Sjedište Društva je u Podgorici, Bulevar Revolucije 19. Na dan 31. decembra 2009. godine, Društvo je imalo 117 zaposlenih (31. decembra 2008. godine: 108 zaposlenih).

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
I RAČUNOVODSTVENI METOD

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore („Sl. list CG“, br. 69/05 i 80/08), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda („MRS“) u Crnoj Gori („Sl. list CG“, br. 69/02). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja („MSFI“) primjenjuju se za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Promjene u MRS, kao i novi MSFI izdati nakon 1. januara 2003. godine nisu objavljeni i zvanično usvojeni u Crnoj Gori i, saglasno tome, nisu primjenjeni u sastavljanju priloženih finansijskih izvještaja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
I RAČUNOVODSTVENI METOD (nastavak)

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja (nastavak)

Računovodstveni propisi Crne Gore odstupaju od zahtjeva MSFI i MRS, koje je proglasio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, obzirom da u Crnoj Gori ne postoji nadležni organ koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC) u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore dobio pravo na prevod i objavljivanje izmjena i dopuna postojećih odnosno novih standarda. Shodno navedenom, a imajući u vidu potencijalno materijalno značajne efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa Crne Gore od MSFI i MRS mogu imati na realnost i objektivnost finansijskih izvještaja Društva, priloženi finansijski izvještaji se ne mogu tretirati kao finansijski izvještaji sastavljeni u saglasnosti sa MSFI i MRS.

Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji Crne Gore i članom 22 IV Direktive EU (br. 78/660/EEC).

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike obrazložene u napomeni 3, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Crne Gore.

Zvanična valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).

2.2. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtjeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena, objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procjenjenih iznosa. Ove procjene se najvećim dijelom odnose na procjene obezvrjeđenja potraživanja iz poslovnih odnosa, procjene korisnog vijeka upotrebe novonabavljene opreme i ostalih rezervisanja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi i rashodi

Prihodi se odmjeravaju po pravičnoj vrijednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i predstavljaju iznose koji se dobijaju za izvršene usluge u toku redovnog poslovanja, umanjene za popuste i porez na dodatu vrijednost.

Prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od zakupa infrastrukture – radio difuznih objekata i telekomunikacionih linkova – prava prolaza.

Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali (princip sučeljavanja prihoda i rashoda). Rashodi se priznaju u obračunskom periodu i onda kada je nastala obaveza, a nema uslova da se priznaju kao bilansna pozicija imovine.

Prihodi od kamata i rashodi kamata se knjiže u korist, odnosno na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

3.2. Subvencije i donacije

Subvencije Vlade Crne Gore

Subvencije Vlade Crne Gore predviđene su programom Budžeta. Izdvaja ih Ministarstvo kulture, sporta i medija u cilju obezbjeđenja nesmetanog prenosa i emitovanja programa Radio televizije Crne Gore. Prihodi po osnovu subvencija se priznaju u korist bilansa uspjeha u trenutku naplate pod uslovom da će Društvo poštovati sve uslove subvencije.

Sredstva primljena bez naknade

Sredstva primljena bez naknade od državnih organa Crne Gore priznaju se po fakturnoj, odnosno fer (tržišnoj) vrijednosti u momentu prijema. Za iznos fer vrijednosti, formiraju se odloženi prihodi. Odloženi prihodi prenose se u korist tekućih prihoda u visini tekućeg iznosa amortizacije poklonjenih sredstava.

3.3. Lizing

Lizing se klasifikuje kao operativni lizing u svim slučajevima kada Društvo ima sve rizike i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad sredstvima. Prihodi po osnovu ugovora o operativnom lizingu priznaju se ravnomjerno tokom perioda trajanja lizinga.

3.4. Beneficije za zaposlene

Doprinosi kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatih po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

3.4. Beneficije za zaposlene (nastavak)

Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom Društvo je u obavezi da isplati otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova u iznosu od 6 najnižih cijena rada u Crnoj Gori i između EUR 3 i 9 najnižih cijena rada u Društvu po osnovu jubilarnih nagrada za rad ostvaren u Društvu.

Iznos beneficije po osnovu jubilarnih nagrada, u zavisnosti od godina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

<u>Godine radnog staža u Društvu</u>	<u>Broj najnižih cijena rada</u>
10	3
20	5
30	7
39	9

Dugoročne obaveze odnosno rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima na dan 31. decembra 2009. godine.

Navedena rezervisanja obračunata su od strane nezavisnog ovlašćenog aktuara sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine i knjižena su na teret bilansa uspjeha tekućeg perioda. Najniža cijena rada u Društvu iznosi EUR 115 na dan 31. decembra 2009. godine i primjenjena je u obračunu rezervisanja za jubilarne nagrade, dok je najniža cijena rada u Crnoj Gori iznosila EUR 55 na dan 31. decembra 2009. godine i primjenjena je u obračunu rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova.

3.5. Pozitivne i negativne kursne razlike

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja. Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene. Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.6. Porezi i doprinosi

Porez na dobit

Tekući porez na dobit

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica član 28 („Sl. list CG“, br. 80/04 i 40/08). Stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

3.6. Porezi i doprinosi (nastavak)

Porez na dobit (nastavak)

Tekući porez na dobit (nastavak)

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članovi 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članovi 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini. Ako se i poslije izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobitima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak, poreski obveznik može prenijeti kapitalni gubitak na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih pet godina.

Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poslovni poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, poslovni gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez na dobit

Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Važeće poreske stope na datum bilansa stanja se koriste za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobit. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i poreske gubitke i kredite, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporeziva dobit od koje se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti.

Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima.

3.7. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti.

Nematerijalna ulaganja obuhvataju ulaganja u softvere. Korisni vijek trajanja nematerijalnih ulaganja utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja.

U skladu sa članom 13 stav 6 Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list CG“, br. 80/04 i 40/08) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija kupljenih softvera se za poreske svrhe obračunava primjenom degresivnog metoda, dok se za ostala nematerijalna ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

3.8. Nekretnine i oprema

Pod nekretninama i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Nekretnine i oprema koji se drže radi korišćenja u svrhe vršenja osnovne djelatnosti ili za administrativne svrhe iskazuju se u bilansu stanja po njihovoj revalorizovanoj vrijednosti, koja predstavlja fer/poštenu vrijednost na datum revalorizacije, umanjena za ispravku vrijednosti i akumulirane imparitetne gubitke. Učestalost revalorizacije zavisi od kretanja fer vrijednosti nekretnina i opreme i vrši se u slučajevima kada neto sadašnja vrijednost nekretnina i opreme materijalno značajno odstupa od fer vrijednosti sredstva na dan bilansa stanja.

Nezavisna procjena zemljišta i građevinskih objekata sa stanjem na dan 31. decembra 2007. godine izvršena je od strane ovlašćenog procjenitelja. Kako se radi o specifičnim objektima (antenski stubovi) i objektima posebne namjene lociranim van urbanizovanog područja, ocjenjeno je da je mjerodavna metoda procjene za predmetne nepokretnosti tržišno-troškovna metoda.

Povećanja nastala prilikom revalorizacije se knjiže u korist revalorizacionih rezervi, dok se smanjenja evidentiraju na teret bilansa uspjeha.

Prilikom prodaje ili rashodovanja revalorizovanih nekretnina i opreme pozitivan efekat revalorizacije koji ostaje kao revalorizaciona rezerva datog sredstva se prenosi direktno na neraspoređenu dobit/(akumulirani gubitak). Prenos sa revalorizacionih rezervi vrši se i u slučaju kada se sredstvo rashoduje.

U skladu sa mišljenjem Poreske uprave – Vlade Crne Gore revalorizacija nekretnina i opreme ne iziskuje usklađivanje poreske osnovice sredstva u prijavi poreza na dobit.

Nabavnu vrijednost nekretnina i opreme čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Naknadni troškovi: troškovi zamjene djelova nekretnina i opreme (ugradnja novih rezervnih djelova), troškovi adaptacija, remonta i generalnih popravki priznaju se kao povećanje sadašnje vrijednosti nekretnina i opreme ako je vjerovatno da će po tom osnovu doći do priliva budućih ekonomskih koristi i ako se ti troškovi mogu pouzdano izmjeriti.

Troškovi nastali po osnovu tekućeg održavanja nekretnina i opreme: zamjena i ugradnja sitnih rezervnih djelova i potrošnog materijala, kao i troškovi svakodnevnih popravki opreme, smatraju se rashodom perioda u kom su nastali.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina i opreme, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

3.9. Amortizacija

Amortizacija nekretnina i opreme se obračunava na nabavnu odnosno procjenjenu vrijednost, kao i na nekretnine i opremu stavljen u upotrebu tokom perioda, primjenom proporcionalnog metoda.

Primjenjene stope amortizacije su sljedeće:

<u>Glavne grupe osnovnih sredstava</u>	<u>Stopa amortizacije (%)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Poslovne zgrade - radio difuzni objekti	1.30 - 5.00	5.00
Specijalistička radio difuzna oprema	6,67 - 20.00	20.00
Kancelarijski namještaj i oprema	7.50 - 20.00	20.00
Kompjuterska oprema	20.00 - 30.00	30.00
Vozila	7.67 - 16.67	20.00

U skladu sa članom 13 stav 6 Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. List CG“ br. 80/04 i 40/08) metod obračuna amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od metoda obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija opreme za poreske svrhe obračunava se primjenom degresivnog metoda za cijelu godinu bez obzira na datum aktivacije opreme.

3.10. Zalihe

Zalihe se iskazuju po nabavnoj vrijednosti ili po neto ostvarivoj prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Nabavna vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove nabavke. Neto ostvariva prodajna vrijednost je vrijednost po kojoj zalihe mogu biti prodane nakon umanjenja prodajne vrijednosti za troškove prodaje.

Terećenjem ostalih rashoda u bilansu uspjeha vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti pojedine zalihe na njihovu neto ostvarivu prodajnu vrijednost.

Obračun troškova izlaza zaliha sprovodi se po prosječnim nabavnim cijenama. Oštećene zalihe za koje se utvrdi da ne odgovaraju standardima se otpisuju u cjelosti.

3.11. Finansijski instrumenti

Finansijsku imovinu predstavljaju potraživanja iz poslovnih odnosa. Klasifikacija finansijske imovine zavisi od prirode i namjene finansijskog sredstva i utvrđena je u vrijeme početnog priznanja.

Potraživanja iz poslovnih odnosa

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja sa fiksnim ili utvrdivim plaćanjima koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu mjere se po amortizacionom trošku koristeći metod efektivne kamatne stope umanjen za umanjenje vrijednosti na osnovu procjene rukovodstva o njihovoj vjerovatnoj naplativosti.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

3.11. Finansijski instrumenti (nastavak)

Umanjenje vrijednosti finansijske imovine

Finansijska imovina se evaluira sa ciljem identifikacije indikatora umanjenja vrijednosti na datum sastavljanja finansijskih izvještaja. Finansijska imovina je pretrpjela umanjenje vrijednosti tamo gdje je dokazano da, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznanja finansijske imovine, procijenjeni budući novčani tokovi investicije su izmijenjeni.

Objektivni dokaz umanjenja finansijske imovine može uključiti:

- značajnu finansijsku teškoću pravnog lica; ili
- kašnjenje ili propust u plaćanju; ili
- kada postane vjerovatno da će dužnik otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju

Knjigovodstvena vrijednost potraživanja od kupaca umanjuje se upotrebom računa umanjenja vrijednosti. Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se preko računa umanjenja vrijednosti. Naknadne naplate ranije otpisanih iznosa se knjiže na teret umanjenja vrijednosti. Promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti računa umanjenja vrijednosti se priznaju u bilansu uspjeha.

Ako se u sljedećem periodu iznos gubitka od umanjenja smanji i smanjenje se objektivno može povezati sa događajem koji je nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti, prethodno priznati gubitak od umanjenja vrijednosti se ispravlja kroz bilans uspjeha u mjeri koja neće rezultirati knjigovodstvenim iznosom većim nego što bi bio amortizovani trošak da nije došlo do priznavanja umanjenja vrijednosti na datum kada je umanjenje vrijednosti ispravljeno.

Prestanak priznavanja finansijske imovine

Društvo prestaje priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i koristi od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako Društvo ne prenese niti zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Društvo nastavlja da priznaje finansijsku imovinu.

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

U izvještaju gotovinskih tokova pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se gotovina u blagajni Društva, novčana sredstva na računima kod poslovnih banaka i novčana sredstva oročena kod poslovnih banaka na period do tri mjeseca.

Obaveze prema dobavljačima i obaveze po kreditima

Obaveze prema dobavljačima se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava, a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope, koja korespondira efektivnoj kamatnoj stopi.

Prestanak priznavanja finansijske obaveze

Društvo prestaje priznavati finansijsku obavezu kada, i samo kada, su obaveze Društva otpuštene, otkazane ili ističu.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

3.12. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta.

Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

4. KOREKCIJA POČETNOG STANJA

	(Iznosi u EUR)	
	1. januara 2009.	1. januara 2008.
	<u> </u>	<u> </u>
<i>Prihodi:</i>		
Prihodi od zakupa građevinskih objekata iz ranijih godina (napomena 17)	-	557,394
Prihodi od zakupa linkova iz ranijih godina	-	66,353
<i>Rashodi:</i>		
Troškovi električne energije iz ranijih godina	(36,239)	(146,407)
Troškovi zakupa poslovnog prostora iz ranijih godina	<u> -</u>	<u> (111,240)</u>
	<u> (36,239)</u>	<u> 366,100</u>

Korekcija početnog stanja nepokrivenog gubitka na dan 1. januara 2009. godine u iznosu EUR 36,239 odnosi se na efekte korekcije greške razgraničenja troškova električne energije koja je identifikovana u 2009. godini, a odnosi se na obračunske periode prije 31. decembra 2008. godine.

Korekcija nepokriveog gubitka sa stanjem na dan 1. januara 2008. godine u iznosu EUR 557,394 odnosi se na prihode od zakupa infrastrukture Društva od strane Elektroprivrede Crne Gore A.D., Nikšić („Elektroprivreda“) za smještaj opreme i uređaja u periodu od 1997. do 2004. godine. Društvo je sa Elektroprivredom u toku 2008. godine sklopilo ugovore o zakupu, na osnovu kojih je retroaktivno izdalo račune za usluge zakupa za navedeni period.

Pored toga, Društvo je 16. marta 2008. godine sklopilo Anex Ugovora o međusobnim pravima i obavezama sa JP Radio i Televizija Crne Gore kojim je retroaktivno utvrđen iznos mjesečne naknade na ime korišćenja poslovnih prostorija u vlasništvu JP Radio i Televizija Crne Gore za period od 2005. do 1. januara 2008. godine u iznosu EUR 111,240.

5. PRIHODI OD PRODAJE USLUGA

	(Iznosi u EUR)	
	Godina koja se završava	
	31. decembra 2009.	31. decembra 2008.
	<u> </u>	<u> </u>
Prihodi od Ministarstva kulture, sporta i medija Vlade Crne Gore	280,100	902,280
Prihodi od zakupa infrastrukture – radio difuznih objekata i telekomunikacionih linkova – prava prolaza	3,944,744	3,084,754
Prihodi od posredovanja pri prenosu signala optičkim vlaknima	47,600	105,000
Prihodi od jednokratne naknade za priključak	23,025	-
Ostali prihodi od pružanja usluga	<u> 8,750</u>	<u> 3,126</u>
	<u> 4,304,219</u>	<u> 4,095,160</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

6. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	Godina koja se završava	
	31. decembra	
	2009.	2008.
Prihodi od amortizacije građevinskih objekata i opreme koji su finansirani iz sredstava državne pomoći (napomena 22)	84,519	7,781
Prihodi od kupovine zemljišta iz sredstava državne pomoći (napomena 22)	7,014	43,775
Troškovi plaćeni iz sredstava državne pomoći (napomena 22)	197,533	94,418
Prihodi od klima po objektima	27,926	67,022
Prihodi od poslovno tehničke saradnje	97,963	150,849
Prihodi od usluga održavanja	65,213	63,334
Viškovi opreme i materijala	62,653	62,322
Prihodi od smanjenja obaveza i refundacija	49,408	
Ostali poslovni prihodi	19,602	2,093
	<u>611,831</u>	<u>491,594</u>

7. UTROŠENI MATERIJAL, GORIVO I ENERGIJA

	(Iznosi u EUR)	
	Godina koja se završava	
	31. decembra	
	2009.	2008.
Troškovi električne energije	791,570	812,475
Troškovi nafte i naftnih derivata	81,663	70,880
Troškovi materijala	74,108	145,278
	<u>947,341</u>	<u>1,028,633</u>

8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	Godina koja se završava	
	31. decembra	
	2009.	2008.
Troškovi neto zarada	1,157,168	963,205
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	211,192	236,830
Troškovi doprinosa na zarade na teret zaposlenog	284,426	278,256
Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca	250,027	228,682
Troškovi toplog obroka	33,423	31,938
Naknade Odboru direktora	64,500	70,899
Naknade po osnovu povremenih i privremenih poslova	13,935	18,252
Troškovi dnevnica, prevoza i smještaja na službenim putovanjima	34,785	49,458
Troškovi regresa	19,404	19,043
Troškovi pomoći zaposlenima	8,000	32,700
Troškovi rezervisanja za beneficije zaposlenima (napomena 21)	9,385	15,542
Ostale naknade	1,766	23,114
	<u>2,088,011</u>	<u>1,967,919</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

9. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	Godina koja se završava	
	31. decembra	
	2009.	2008.
Troškovi otpisa potraživanja od poreske uprave po osnovu akontacionog poreza na dodatu vrijednost (napomena 18)	321,819	-
Troškovi održavanja	146,857	94,398
Troškovi telefona i ostalih PTT usluga	42,187	40,843
Troškovi naknada za korišćenja dobara od opšteg interesa	6,760	23,561
Troškovi usluga transporta	50,471	60,325
Rashodovanja nekretnina i opreme (napomena 12)	3,002	26,031
Troškovi reprezentacije	3,326	9,283
Troškovi platnog prometa	12,020	19,011
Troškovi reklame i propagande	2,890	6,439
Troškovi taksi i nepriznatog poreza na dodatu vrijednost	9,770	13,979
Troškovi advokatskih usluga i ostalih neproizvodnih usluga	66,012	127,888
Troškovi osiguranja	12,176	7,140
Troškovi zakupa	70,516	54,761
Donacije	11,326	53,387
Ostali poslovni rashodi	19,789	26,461
	<u>778,921</u>	<u>563,507</u>

10. FINANSIJSKI PRIHODI, neto

	(Iznosi u EUR)	
	Godina koja se završava	
	31. decembra	
	2009.	2008.
Prihodi od kamata	51,386	66,053
Rashodi kamata	(27,709)	(60,256)
	<u>23,677</u>	<u>5,797</u>

11. POREZ NA DOBIT

a) Komponente poreza na dobit

	(Iznosi u EUR)	
	Godina koja se završava	
	31. decembra	
	2009.	2008.
Tekući porez		-
Odloženi porez	(9,430)	477
	<u>(9,430)</u>	<u>477</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

11. POREZ NA DOBIT (nastavak)

b) Usaglašavanje iznosa poreza na dobit i proizvoda rezultata poslovanja prije oporezivanja i propisane poreske stope

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
Dobit u bilansu uspjeha prije oporezivanja	30,199	101,033
Poreska stopa 9%	2,718	9,093
Nekretnine i oprema koja se ne priznaju u poreske svrhe	6,712	-
Naknadni priznati poreski gubici	-	(9,570)
	<u>9,430</u>	<u>(477)</u>

Poreska stopa korišćena za 2009. i 2008. godinu iznosi 9% i primjenjuje se na oporezivu dobit pravnih lica u Crnoj Gori, a po osnovu Zakona o porezu na dobit.

c) Odložena poreska sredstva i obaveze

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
Odložena poreska sredstva		
Prenijeti poreski gubitak	-	-
Odložene poreske obaveze		
Privremene razlike na nematerijalnim ulaganjima, nekretninama i opremi	51,451	42,021
	<u>51,451</u>	<u>42,021</u>

d) Odložena poreska sredstva

Nepriзнata odložena poreska sredstva koja su povezana se poslovnim poreskim gubicima i koja se mogu koristiti u narednih pet godina, a koja nisu priznata zbog neizvjesnosti vezanih za pitanje da li će na raspolaganju biti dovoljno dobiti iz poslovanja da apsorbiraju akumulirane poslovne poreske gubitke po godinama nastanka i isteka prikazani su u sljedećem pregledu:

		(Iznosi u EUR)	
Godina nastanka	Godina isteka	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
2004	2009	-	42,492
2006	2011	29,246	29,246
2007	2012	42,078	42,078
		<u>71,324</u>	<u>113,816</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

12. NEKRETNINE I OPREMA I NEMATERIJALNA ULAGANJA

Kretanje na nekretninama, opremi i nematerijalnim ulaganjima za 2009. i 2008. godinu prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)					
	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Investicije u toku	Ukupno nekretnine i oprema	Nematerijalna ulaganja
Nabavna vrijednost						
Stanje, 1. januara 2008.	3,822,930	9,366,241	9,851,939	2,253,725	25,294,835	48,738
Korekcija početnog stanja	-	-	-	19,781	19,781	-
Povećanja	43,775	48,965	78,260	1,313,048	1,484,048	40,660
Viškovi	-	-	-	31,410	31,410	-
Rashodovanja (napomena 9)	-	(6,800)	(115,451)	-	(122,251)	-
Stanje, 31. decembra 2008.	<u>3,866,705</u>	<u>9,408,406</u>	<u>9,814,748</u>	<u>3,617,964</u>	<u>26,707,823</u>	<u>89,398</u>
Stanje, 1. januara 2009.	3,866,705	9,408,406	9,814,748	3,617,964	26,707,823	89,398
Povećanja	10,814	27,623	20,869	1,044,569	1,103,875	14,485
Kapitalizacija troškova pozajmljivanja	-	-	-	123,000	123,000	-
Prenos sa zaliha	-	-	36,133	-	36,133	-
Prenosi	-	1,105,056	2,301,384	(3,406,440)	-	-
Viškovi	-	6,000	-	-	6,000	-
Rashodovanja (napomena 9)	-	-	(5,606)	-	(5,606)	-
Stanje, 31. decembra 2009.	<u>3,877,519</u>	<u>10,547,085</u>	<u>12,167,528</u>	<u>1,379,093</u>	<u>27,971,225</u>	<u>103,883</u>
Ispravka vrijednosti						
Stanje, 1. januara 2008.	-	3,798,954	6,356,292	-	10,155,246	36,237
Amortizacija	-	205,643	714,292	-	919,935	11,524
Rashodovanja (napomena 9)	-	(2,824)	(93,396)	-	(96,220)	-
Stanje, 31. decembra 2008.	-	<u>4,001,773</u>	<u>6,977,188</u>	-	<u>10,978,961</u>	<u>47,761</u>
Stanje, 1. januara 2009.	-	4,001,773	6,977,188	-	10,978,961	47,761
Amortizacija	-	254,142	832,611	-	1,086,753	8,502
Viškovi	-	2,572	-	-	2,572	-
Rashodovanja (napomena 9)	-	-	(2,604)	-	(2,604)	-
Stanje, 31. decembra 2009.	-	<u>4,258,487</u>	<u>7,807,195</u>	-	<u>12,065,682</u>	<u>56,263</u>
Sadašnja vrijednost:						
31. decembra 2009. godine	<u>3,877,519</u>	<u>6,288,598</u>	<u>4,360,333</u>	<u>1,379,093</u>	<u>15,905,543</u>	<u>47,620</u>
31. decembra 2008. godine	<u>3,866,705</u>	<u>5,406,633</u>	<u>2,837,560</u>	<u>3,617,964</u>	<u>15,728,862</u>	<u>41,637</u>

Društvo ne posjeduje potpunu dokumentaciju koja potvrđuje vlasništvo nad građevinskim objektima na lokaciji „Lovćen“ neto sadašnje vrijednosti EUR 681,818. Ministarstvo za ekonomski razvoj Vlade Crne Gore je, u skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore, preuzelo obavezu sprovođenja odgovarajuće procedure uknjižbe zemljišta i objekata koje koristi i kojima upravlja Društvo.

Do datuma sastavljanja ovih finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva nije u cjelosti kompletiralo vlasničku dokumentaciju za građevinske objekte na lokaciji „Lovćen“.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

13. ZALIHE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
Pomoćni materijal	36,737	85,974
Zalihe materijala za tekuće održavanje	21,829	8,834
Zalihe goriva	150,153	65,436
	<u>208,719</u>	<u>160,244</u>

14. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
Potraživanja od kupaca u zemlji	280,919	78,500
Potraživanja od TV emitera	808,323	426,486
Potraživanja od radio emitera	463,750	276,196
Potraživanja od telekomunikacionih operatora	748,911	621,169
	<u>2,301,903</u>	<u>1,402,351</u>
Potraživanja na osnovu datih avansa	92,555	162,524
Ostala potraživanja	5,658	120
	<u>2,400,116</u>	<u>1,564,995</u>

Starosna struktura dospjelih potraživanja od kupaca:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
0 – 30 dana	512,771	457,600
30 – 90 dana	596,436	630,772
90 – 180 dana	653,905	194,025
180 – 365 dana	325,520	128,674
preko 365 dana	311,484	153,924
	<u>2,400,116</u>	<u>1,564,995</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

15. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	(Iznosi u EUR)		
	Godišnja kamatna stopa	Period/ Mjeseci	31. decembar 2008.
Prva banka Crne Gore A.D., Podgorica	7.5%	12	600,000
Prva banka Crne Gore A.D., Podgorica	7.5%	12	600,000
			<u>1,200,000</u>

16. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
Blagajna	806	3,046
Žiro računi	466,912	206,313
	<u>467,718</u>	<u>209,359</u>

17. OBRAČUNATI PRIHODI

Kao što je navedeno u napomeni 4, obračunati prihodi sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine u iznosu EUR 408,005 (31. decembra 2008. godine: EUR 635,370) odnose se na zakup infrastrukture Društva od strane Elektroprivrede za smještaj njihove opreme i uređaja. u periodu od 1997. do 2004. godine. Društvo je sa Elektroprivredom u toku 2008. godine sklopilo ugovore o zakupu, na osnovu kojih je retroaktivno izdalo račune za usluge zakupa za navedeni period. Obzirom da proces usaglašavanja međusobnih potraživanja i obaveza između Društva i Elektroprivrede po navedenom osnovu nije u cjelosti završen do datuma sastavljanja ovih finansijskih izvještaja, Društvo nije izvršilo fakturisanje obračunatih prihoda od zakupa infrastrukture.

Struktura obračunatih prihoda, u zavisnosti od perioda na koji se odnose, prikazani su u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
Prihodi od zakupa prethodnih perioda	408,005	557,394
Prihodi od zakupa tekućeg perioda	-	77,976
	<u>408,005</u>	<u>635,370</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

18. AKONTACIONI POREZ NA DODATU VRIJEDNOST

Akontacioni porez na dodatu vrijednost sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine iznosio je EUR 321,819.

Rješenjem Poreske uprave – Područna jedinica Podgorica od 10. marta 2008. godine konstatovano je da Društvo od 1. maja 2005. do 31. januara 2008. godine nije obračunavalo obaveze za porez na dodatu vrijednost na primljena novčana sredstva, opredjeljena republičkim budžetom, koja uplaćuje Vlada Crne Gore u ime Ministarstva Kulture, u cilju nesmetanog prenosa TV i radio programa koje obezbjeđuje Radio televizija Crne Gore („RTCG“). Navedenim Rješenjem Poreske uprave konstatovano je da je zahtjev Društva za povraćaj akontacionog poreza na dodatu vrijednost u iznosu EUR 321,819 neosnovan.

Društvo je po navedenom osnovu Ministarstvu Finansija Crne Gore – odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak izjavilo Žalbu zbog pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog pogrešne primjene materijalnog prava. S tim u vezi, Društvo je podnijelo i tužbu Upravnom sudu u Podgorici protiv Ministarstva finansija Vlade Crne Gore kojom se predlaže poništenje Rješenja Poreske uprave i povraćaj predmeta na ponovni postupak.

Upravni sud je dana 23. septembra 2009. godine donio presudu po kojoj se odbija tužba Društva uz obrazloženje da primljena novčana sredstva, opredjeljena republičkim budžetom, koja uplaćuje Vlada Crne Gore u ime Ministarstva Kulture, u cilju nesmetanog prenosa TV i radio programa koje obezbjeđuje RTCG, predstavljaju oporezivi promet pa samim tim i osnovicu za obračun i plaćanje poreza na dodatu vrijednost. Na osnovu navedene presude Društvo je u cjelosti otpisalo navedena potraživanja (napomena 9).

Novim Zakonom o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore („Sl. list CG“ br. 79/08) predviđa da se Budžetom Crne Gore obezbjeđuju sredstva za plaćanje troškova prenosa i emitovanja programa RTCG putem zemaljskih sistema. U skladu sa navedenim, Društvo je od januara 2009. godine u cjelosti oslobođeno obračuna poreza na dodatu vrijednost na sredstva primljena iz Budžeta za gore navedenu namjenu.

19. UPISANI KAPITAL - UDJELI

Sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine kapital Društva iznosi EUR 5,943,937 (31. decembra 2008. godine EUR 5,943,937) i u cjelosti je u vlasništvu Vlade Crne Gore.

Društvo je osnovano u skladu sa Odlukom Odbora direktora Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica 21. novembra 2003. godine kao Društvo za prenos i emitovanje podataka radio difuznih signala „Radio difuzni centar“ d.o.o., Podgorica. Osnovni kapital Društva činio je osnivački ulog Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica u nekretninama i opremi ukupne vrijednosti EUR 5,943,937 koja je utvrđena na dan 30. novembra 2003. godine od strane ovlaštenog nezavisnog procjenjivača „Finadria“ d.o.o., Podgorica.

U skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica i Vlade Crne Gore, Društvo u potpunosti prelazi u državno vlasništvo.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

20. DUGOROČNE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
Dugoročne obaveze prema dobavljačima u inostranstvu:		
- Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb – Hrvatska	153,304	153,304
- Nera Networks AS, Norveška	-	544,247
	153,304	697,551
Minus: Tekuće dospijeće	(153,304)	(659,225)
	-	38,326

Dugoročne obaveze prema dobavljačima u inostranstvu na dan 31. decembra 2009. godine u iznosu EUR 153,304 predstavljaju beskamatni robni kredit koji je odobrila kompanija Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb – Hrvatska 18. novembra 2005. godine za nabavku opreme Društva. Ugovorom je predviđeno da će se kredit otplaćivati u 48 jednakih mjesečnih rata počev od 1. januara 2007. godine, pod uslovom da se digitalna radio veza između Hrvatske i Crne Gore za čije je uspostavljanje bila neophodna nabavljena oprema počne koristiti.

Ugovorom je takođe predviđeno da se kao instrument obezbjeđenja urednog vraćanja kredita zaključi korisnički ugovor o zakupu kapaciteta Društva od strane Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb ili da se obezbijedi bankarska garancija sa rokom važenja od 4 godine. Planirano je da se garancija aktivira od trenutka dospijeća prve rate. Do datuma sastavljanja ovih finansijskih izvještaja, digitalna radio veza između Hrvatske i Crne Gore nije puštena u komercijalnu upotrebu.

Dospijeće dugoročnih obaveza prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
- do jedne godine	153,304	659,225
- od jedne do dvije godine	-	38,326
	153,304	697,551

21. REZERVISANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
Beneficije zaposlenima		
- Otpremnine	9,849	7,583
- Jubilarne nagrade	34,412	33,073
Stanje, 31. decembra	44,261	40,656

Rezervisanja za naknade zaposlenima u iznosu EUR 44,261 izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

21. REZERVISANJA (nastavak)

Sadašnja vrijednost očekivanih budućih isplata za jubilarne nagrade i otpremnine utvrđena je od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine u skladu sa pravilima aktuarske matematike. Tehničke osnove korišćene za obračunavanje sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata uključuju primjenu:

- a) komutativnih brojeva, izrađenih na osnovu izračunate vjerovatnoće doživljenja stanovništva Crne Gore iz popisa 1980 – 1982. godine i
- b) godišnje kamatne stope od 9% za diskontovanje očekivanih budućih isplata zaposlenima.

Kretanje na rezervisanjima u toku godine prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
Stanje na početku godine	40,656	30,461
Rezervisanja u toku godine (napomena 8)	9,385	15,542
Iskorišćeno u toku godine	(5,780)	(5,347)
Stanje na kraju godine	44,261	40,656

22. ODLOŽENI PRIHODI

Odloženi prihodi sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine u iznosu od EUR 2,815,982 (31. decembra 2008. godine EUR 3,105,048) predstavljaju odložene prihode po osnovu državnih pomoći odobrenih Društvu po različitim osnovama.

Ministarstvo ekonomije Vlade Crne Gore je u toku 2006. godine u cilju nabavke repetitorskih uređaja, antenskih stubova i opreme, saglasno projektnoj dokumentaciji, odobrilo Društvu bespovratna sredstva u iznosu EUR 251,022, koja je u cjelosti realizovana u 2008. godini.

U skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore od 26. jula 2007. godine i Predlogom za raspodjelu sredstava Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost, Ministarstvo finansija Vlade Crne Gore je zaduženo da rebalansom budžeta Društvu obezbjedi isplatu sredstava u iznosu EUR 5,391,600 za hitne intervencije i investicije koje obuhvataju: sanaciju srednje talasnog emisionog centra radija Crne Gore lokacija Plavnica, sanaciju i rekonstrukciju postojećih objekata, izgradnja novih objekata radi smještaja novih operatora, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uknjižbe objekata Društva, kao i kupovinu poslovne zgrade.

Zakonom o budžetu („Sl. list CG“ br. 17/07) Društvu su dodjeljena i do kraja 2008. godine uplaćena sredstva u iznosu EUR 3,000,000.

Do datuma sastavljanja ovih finansijskih izvještaja nisu vršene dodatne uplate po navedenom osnovu.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

22. ODLOŽENI PRIHODI (nastavak)

Promjene na odloženim prihodima od državne pomoći su prikazane u sljedećem pregledu:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
Stanje, na početku perioda	3,105,048	251,022
Povećanja u toku perioda	-	3,000,000
Amortizacija građevinskih objekata i opreme koji su finansirani iz sredstava državne pomoći (napomena 6)	(84,519)	(7,781)
Kupovina zemljišta iz sredstava državne pomoći (napomena 6)	(7,014)	(43,775)
Troškovi plaćeni iz sredstava državne pomoći (napomena 6)	(197,533)	(94,418)
Stanje, na kraju perioda	<u>2,815,982</u>	<u>3,105,048</u>

23. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2009.	31. decembar 2008.
Obaveze prema dobavljačima:		
- u zemlji	1,438,333	1,090,624
- u inostranstvu	51,821	20,862
	<u>1,490,154</u>	<u>1,111,486</u>

24. OBAVEZE ZA POREZE

Obaveze za poreze sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine u iznosu od EUR 36,793 (31. decembra 2008. godine: EUR 12,037) u cjelosti se odnose na obaveze za porez na dodatu vrijednost.

25. SUDSKI SPOROVI

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine, vodi sudske sporove sa fizičkim i pravnim licima u kojima se javlja kao tuženi. Navedeni sudski sporovi sa fizičkim licima odnose se na sporove iz domena rada i radnih odnosa. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima i ako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova, po procjeni rukovodstva Društva, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine, vodi sudske sporove protiv kupaca po osnovu zakupa infrastrukture u iznosu EUR 320,387.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2009. godine

26. PORESKI RIZICI

Crna Gora trenutno ima više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na zarade (socijalne poreze), zajedno sa drugim porezima koji ne zavise od rezultata poslovanja. Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda, dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj administraciji Crne Gore („Sl. list CG“, br. 80/04 i 40/08), period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina, što znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih poreskih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Crnoj Gori bude značajniji od poreskog rizika u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemima.